









basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA






















**XIKAMBELO XA TIKO XA LEMBE NA LEMBE
2013
GIRDE 1 XITSONGA RIRIMI RA LE KAYA
XIKOMBATINHLAMULO
XIKOMBISO**


Xikomba tinhlamulo lexi xi na tipheji ta 6.

U NGA NYIKI MARAKA YA HAFU.


SWIVUTISO	TINHLAMULO LETI LANGUTERIWEKE	TIMARAKA	NTSENGO											
1.1	s kumbe S ✓ na r kumbe R ✓	2	6											
1.2	a ✓ na o ✓	2												
1.3	a ✓ na o ✓	2												
2.1	tafula ✓ na movha ✓ (mapeletelo lamanene)	2	6											
2.2	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">tlula ✓</td> <td style="text-align: center;">khandziya</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">tsutsuma ✓</td> </tr> </table>				tlula ✓	khandziya		tsutsuma ✓	2					
														
tlula ✓	khandziya													
	tsutsuma ✓													
2.3	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">ximanga</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">nguluve</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">xidlhoko</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">✓</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">homu</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	ximanga			nguluve	X	✓	xidlhoko	X	✓	homu			2
ximanga														
nguluve	X	✓												
xidlhoko	X	✓												
homu														

SWIVUTISO	TINHLAMULO LETI LANGUTERIWEKE	TIMARAKA	NTSENGO								
3.1	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="331 459 906 533">Musa u ya exikolweni.</td> <td data-bbox="906 459 1018 533"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 533 906 607">Bobi u tlanga hi switlangisi.</td> <td data-bbox="906 533 1018 607"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 607 906 680">Musa na vanghana va yena.</td> <td data-bbox="906 607 1018 680"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 680 906 754">Musa na mbyana ya yena Bobi.</td> <td data-bbox="906 680 1018 754">x</td> </tr> </table>	Musa u ya exikolweni.		Bobi u tlanga hi switlangisi.		Musa na vanghana va yena.		Musa na mbyana ya yena Bobi.	x	1	3
Musa u ya exikolweni.											
Bobi u tlanga hi switlangisi.											
Musa na vanghana va yena.											
Musa na mbyana ya yena Bobi.	x										
3.1.1	D ✓	1									
3.1.2	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="331 913 497 965">Ina</td> <td data-bbox="497 913 624 965">x</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 965 497 1025">Ee</td> <td data-bbox="497 965 624 1025"></td> </tr> </table>	Ina	x	Ee		1					
Ina	x										
Ee											
3.2	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="331 1115 887 1189">Musa na mbyana ya yena.</td> <td data-bbox="887 1115 959 1189">x</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 1189 887 1263">Musa na bolo ya yena.</td> <td data-bbox="887 1189 959 1263"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 1263 887 1337">Musa na manana wa yena.</td> <td data-bbox="887 1263 959 1337"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 1337 887 1411">Musa na munghana wa yena.</td> <td data-bbox="887 1337 959 1411"></td> </tr> </table>	Musa na mbyana ya yena.	x	Musa na bolo ya yena.		Musa na manana wa yena.		Musa na munghana wa yena.		1	3
Musa na mbyana ya yena.	x										
Musa na bolo ya yena.											
Musa na manana wa yena.											
Musa na munghana wa yena.											
3.2.1	B ✓	1									
3.2.2	Bobi ✓	1									

SWIVUTISO	TINHLAMULO LETI LANGUTERIWEKE	TIMARAKA	NTSENGO										
3.3	<table border="1" data-bbox="320 461 983 748"> <tr> <td data-bbox="320 461 911 555">Bobi u lahlekile.</td> <td data-bbox="911 461 983 555">2</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 555 911 651">Musa na Bobi va tlanga hi bolo.</td> <td data-bbox="911 555 983 651">1</td> </tr> <tr> <td data-bbox="320 651 911 748">Musa u kumile Bobi ephakeni.</td> <td data-bbox="911 651 983 748">3</td> </tr> </table> <p data-bbox="1023 703 1050 734">✓</p> <p data-bbox="328 786 1058 857">Maraka yin`we ya nongonoko lowunene. U nga nyiki maraka ya hafu</p>	Bobi u lahlekile.	2	Musa na Bobi va tlanga hi bolo.	1	Musa u kumile Bobi ephakeni.	3	1					
Bobi u lahlekile.	2												
Musa na Bobi va tlanga hi bolo.	1												
Musa u kumile Bobi ephakeni.	3												
3.3.1	<table border="1" data-bbox="328 987 978 1355"> <tr> <td data-bbox="328 987 571 1061">2</td> <td data-bbox="571 987 772 1061">3</td> <td data-bbox="772 987 978 1061">1</td> <td data-bbox="1018 1003 1045 1034">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="328 1061 571 1355">  </td> <td data-bbox="571 1061 772 1355">  </td> <td data-bbox="772 1061 978 1355">  </td> <td></td> </tr> </table>	2	3	1	✓					1	3		
2	3	1	✓										
													
3.3.2	<table border="1" data-bbox="331 1503 965 1879"> <tr> <td data-bbox="331 1503 491 1592">1</td> <td data-bbox="491 1503 651 1592">2</td> <td data-bbox="651 1503 810 1592">3</td> <td data-bbox="810 1503 965 1592"></td> <td data-bbox="1007 1541 1034 1572">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 1592 491 1879">  </td> <td data-bbox="491 1592 651 1879">  </td> <td data-bbox="651 1592 810 1879">  </td> <td data-bbox="810 1592 965 1879">  </td> <td></td> </tr> </table>	1	2	3		✓						1	
1	2	3		✓									
													

SWIVUTISO	TINHLAMULO LETI LANGUTERIWEKE	TIMARAKA	NTSENGO												
4.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="331 465 959 562">a ri ephakeni.</td> <td data-bbox="959 465 1034 562"></td> <td data-bbox="1034 465 1091 562"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 562 959 658">u landzelerile munghana wa yena.</td> <td data-bbox="959 562 1034 658">x</td> <td data-bbox="1034 562 1091 658">✓</td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 658 959 754">a nga tivi ndlela yo tlhelela ekaya.</td> <td data-bbox="959 658 1034 754"></td> <td data-bbox="1034 658 1091 754"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="331 754 959 851">gede a yi pfulekile.</td> <td data-bbox="959 754 1034 851"></td> <td data-bbox="1034 754 1091 851"></td> </tr> </table>	a ri ephakeni.			u landzelerile munghana wa yena.	x	✓	a nga tivi ndlela yo tlhelela ekaya.			gede a yi pfulekile.			1	3
a ri ephakeni.															
u landzelerile munghana wa yena.	x	✓													
a nga tivi ndlela yo tlhelela ekaya.															
gede a yi pfulekile.															
4.1	C ✓	1													
4.2	<p data-bbox="331 1037 778 1070">Musa u huwelela Bobi hikuva...</p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="788 965 1091 1021">a tsakile</td> <td data-bbox="788 1021 1091 1077">a twa ndla.</td> <td data-bbox="788 1077 1091 1160">a va fanele va ya kaya.</td> <td data-bbox="788 1160 1091 1216">a ri ephakeni.</td> <td data-bbox="1034 1216 1091 1283">✓</td> </tr> </table>	a tsakile	a twa ndla.	a va fanele va ya kaya.	a ri ephakeni.	✓	1								
a tsakile	a twa ndla.	a va fanele va ya kaya.	a ri ephakeni.	✓											
5.1	pompi ✓ (mapeletelo lamanene)	1													
5.2	kepisi ✓	1	3												
5.3	nguluve ✓ (mapeletelo lamanene)	1													
6.	B ✓	1													
6.1	<p data-bbox="815 1532 839 1565">✓</p> 	1	3												

SWIVUTISO	TINHLAMULO LETI LANGUTERIWEKE	TIMARAKA	NTSENGO											
6.2	Xifaniso xin`wana na xin`wana xa ayisikhirimu xa amukelekka xi tlhela xi va xikulu eka hinkwaswo.	1												
7.1	✓ <u>rh</u> na <u>ch</u> ✓	2	6											
7.2	✓ <u>sw</u> na <u>mb</u> ✓	2												
7.3	<table border="1"> <tr> <td>mb</td> <td>x</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>rh</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>py</td> <td>x</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>ph</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	mb		x	✓	rh			py	x	✓	ph		
mb	x	✓												
rh														
py	x	✓												
ph														
8.1	✓ <u>V</u> anghana va famba ephakeni. ✓	2	5											
8.2	✓ <u>V</u> afana na vanhwanyani va tlanga. ✓	2												
8.3	<table border="1"> <tr> <td>Jabu u tsutsuma swinene.</td> <td>X</td> <td>✓</td> </tr> <tr> <td>jabu u tsutsuma swinene</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Jabu u tsutsuma swinene.		X	✓	jabu u tsutsuma swinene			1					
Jabu u tsutsuma swinene.	X	✓												
jabu u tsutsuma swinene														
9.1	tibuku ✓	1	4											
9.2	xiwitsi ✓	1												
9.3	D ✓	1												
9.4	<u>Vongani</u> u hlaya <u>tibuku</u> ✓ (<u>1 maraka ya riviti rin'we</u>)	1												
10.1.1	Mbyana yi tsutsuma swinene. ✓	1	3											
10.1.2	Mpho na Thabo i vanghana lavakulu. Kumbe Thabo na Mpho i vanghana lavakulu ✓	1												

SWIVUTISO	TINHLAMULO LETI LANGUTERIWEKE	TIMARAKA	NTSENGO
10.1.3	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">rihlaza.</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">i</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">chela</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">ra</div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  <p>Chela i ra rihlaza.</p> </div>	1 1 1 1	4
10.2	Langutisa rhuburiki.	3	3

RHUBURIKI YA XIVUTISO 10.2

Maraka ya 0	Maraka yi1	Timaraka ti2	Timaraka ti3
<ul style="list-style-type: none"> A nga ringetanga. U lo kopa swiletelo ntsena. U lo tsala xiphemu xa xivulwa ntsena. Marito a ma fambelani na xifaniso. Xivulwa xin`we xo ka xi nga fambelani na nhlokomhaka. 	<p><u>Honisa swihoxo swa mapeletelo na ririmi.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> U tsarile swivulwa swimbirhi swo ka swi nga fambelani na nhlokomhaka. kumbe U tsarile xivulwa xin`we xo fambelana na nhlokomhaka. 	<p><u>Honisa swihoxo swa mapeletelo na ririmi.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> U tsarile swivulwa swimbirhi swo fambelana na nhlokomhaka, kambe swi ri na swihoxo swa mapeletelo kumbe a nga siyangi ndhawu yo ringanela exikarhi ka marito. kumbe U tsarile xivulwa xin`we lexi fambelanaka na nhlokomhaka 	<p><u>Honisa swihoxo swa mapeletelo na ririmi.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Ku hava swihoxo swa mapeletelo kumbe ririmi. U tsarile swivulwa swimbirhi swo olova kumbe swo tika.